



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA 2 (P2)

HLAKOLA/TLHAKUBELE 2013

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 80

Memorandamo ona o na le maqephe a 10.

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO (PTB)

Makgetha a ho Lekanyetsa	Kgato ya 7 Phihlello e babatsehang	Kgato ya 6 Phihlello e kgabane	Kgato ya 5 Phihlello e ntle	Kgato ya 4 Phihlello e mahareng	Kgato ya 3 Phihlello e foofo	Kgato ya 2 Phihlello e karolwana feela	Kgato ya 1 Ha ho phihlello
	80%–100%	70%–79%	60%–69%	50–59%	40–49%	30–39%	00–29%
DIKAHARE LE MORALO	Dikahare ke tse babatsehang, tsa boiqapelo; mehopolo e matla e phepelsang monahano. Moralo le/kapa mekgwaritso e qalang o hlalisa moqoqo o babatsehang.	Dikahare ke tse kgabane, mehopolo ke ya boiqapelo, e tebileng mme e tsosa tjantjello. Moralo le/kapa mo (me) kgwaritso di hlalitse moqoqo o kgabane.	Dikahare di ntle, di momahane hantle; mehopolo e tsosa tjantjello, e a kgodisa. Moralo le/kapa mo (me) kgwaritso di hlalitse moqoqo o motle.	Dikahare tse loketseng, tse mahareng tse momahaneng ho lekaneng; mehopolo e a thahasellisa, boiqapelo bo mahareng. Moralo le/kapa mo (me) kgwaritso di hlalitse moqoqo o mahareng.	Dikahare di foofo feela, momahano ha e ntle; mehopolo bohola e a amoheleha; boiqapelo bo a haella. Moralo le/kapa mo (me) kgwaritso di hlalitse moqoqo o foofo feela.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopolo e seng mekae, e a iphetaka. Moqoqo o ntse o sa amohelehe kगतong ya PTB, le ha o radilwe; ha o a bopeha hantle.	Dikahare bohola di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopolo e kgathatsa matla, e a phetakwa. Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.
Matshwao: 28	22½–28	20–22	17–19½	14–16½	11½–13½	8½–11	0–8
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehang; kgetho ya mantswa e a babatseha; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso ka hohlehohe.	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka bokgabane; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswa ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo bohola ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Ho na le bopaki ba kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo bohola di ntle; mantswa a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo o na le diphoso tse mmalwa kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	O bontsha kelohloko e mahareng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantswa ke e mahareng; setaele, sehala le rejisetara di tsamaellana le sehlooho. Moqoqo o ntse o na le diphoso tse mahareng le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Kelohloko e sedi ya puo e foofo; tshebediso ya puo e foofo feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswa a motheo feela; setaele, sehala le rejisetara di hloka momahano. Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswa e a haella; setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala. Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotswe botjha.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswa ha e a nepahala; setaele, sehala le rejisetara di fosahetse ka hohlehohe. Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boiteko ba tekolobotjha.
Matshwao: 7	6–7	5–5½	4½	3½–4	3	2½	0–2
SEBOPEHO	Diratswana di a babatseha, di hokahane ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle. Selelekela le qetelo di babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse ka hohlehohe, ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Diratswana di bopilwe ka bokgabane, di hokahane ka tsela e hlakileng bohola ba nako. Selelekela le qetelo ke tse kgabane, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe hantle ka kgokahano le tsela e kgotsofatsang. Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng, di hokahane mme di a utlwahala. Selelekela le qetelo di bopilwe ka tsela e mahareng feela, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe ka tsela e foofo, dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng. Selelekela le qetelo di foofo, ho latela mosebetsi. Bolelele bo batla bo le mahareng.	Diratswana le dipolelo ke tsa motheo feela. Selelekela le qetelo tse bonolo feela. O batla o le molelele/ mokgutshwane.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo. Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo. O molelele/ mokgutshwane haholo.
Matshwao: 5	4–5	3½	3	2½	2	1½	0–1

Ditaelo ho motshwayi

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya dikarabo. Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
 __, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
 mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
 mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
 mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
 p bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
 λ bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
 // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo	28	DM =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	7	PST =
Sebopeho	5	Seb =
Matshwao ohle	40	

KAROLO YA A: MOQOQO

POTSO YA 1

- 1.1 **Leeto leo nke keng ka le lebala.** *Moqoqo ona ke wa phetelo (Narrative).*
- Moqoqong ona mohlalobuwa a ka ngola ka lekhathe lefetile.
 - A ka bua ho tswa lehlakoreng la mmui.
 - **Dikahare**
Mohlalobuwa a ka qoqa ka diketsahalo tse monate kapa tse bohloko tsa leeto la hae le metswalle ya hae. [40]
- 1.2 **Ketsahalo e bohloko e kileng ya ntlahela ke sa lebella.** *Moqoqo o hlalosang (Descriptive).*
- O ka ngolwa ka lekhathe lefetile.
 - O ka hlaliswa ho tswa lehlakoreng la mmui.
 - **Dikahare**
Mohlalobuwa a ka pheta ketsahalo e bohloko e kileng ya mo hlalaha kapa e ka ba kgopolotaba feela e kgolwehang. [40]
- 1.3 **Maemo a fetoha sekolong sa rona.** *Moqoqo ona ke wa phetelo. (Narrative)*
- O ka hlaliswa ho tswa lehlakoreng la mmui.
 - O ka ngolwa ka lekhathe lefetile.
 - **Dikahare**
Mohlalobuwa o pheta tseo a di entseng ho tlisa diphetoho. [40]
- 1.4 **Enwa ke yena motho eo ke mo ratang.** *Moqoqo o hlalosang. (Descriptive).*
- Moqoqong ona mohlalobuwa o hlalosa ho hong.
 - O ka hlaliswa ho tswa lehlakoreng la mmui.
 - O ka ngolwa ka lekhathe lefetile.
 - **Dikahare**
Mohlalobuwa a ka bua ka tseo a di ratang, tse mo kgahlang ka motho eo. [40]
- 1.5 **Dikahare**
- Moqoqong ona mohlalobuwa o sheba setshwantsho mme a hlalise moqoqo ka ho phethahala kapa ho hlalosa ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho (seo a se kgethileng a phete kapa a hlalose) ka tsela e hlakileng.
- 1.5.1–
1.5.4
- Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
 - **Dikahare** di laolwa ke mohopolo wa boiqapelo wa mohlalobuwa o qholoditsweng ke setshwantsho. [40]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 40

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE

Phihlello:	Kgato ya 7 Babatseha	Kgato ya 6 Kgabane	Kgato ya 5 Ntle	Kgato ya 4 Mahareng	Kgato ya 3 E Foofo	Kgato ya 2 E karolwana	Kgato ya 1 Ha ho phihlello
	80–100%	70–79%	60–69%	50–59%	40–49%	30–39%	0–29%
DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO	<p>- Tsebo e babatsehane ya dithokeho tsa tema;</p> <p>- Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohle, ha a kgelohle;</p> <p>- Dikahare le mehopolo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlalishitse ka bottalo, dintlhana di tshetsa sehlooho;</p> <p>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e bohehang, e se nang diphoso;</p> <p>- Sebopelo se nepahetse ka hohle hohle.</p>	<p>- O na le tsebo e kgabane haholo ya dithokeho tsa tema;</p> <p>- Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle;</p> <p>- Dikahare le mehopolo di momahane, dintlha ka bottalo di tshetsa sehlooho;</p> <p>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e bohehang, e bohehang;</p> <p>- O sebedisitse melao e amehang ya sebopelo hantle haholo.</p>	<p>- Tsebo e ntle ya dithokeho tsa tema;</p> <p>- Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane;</p> <p>- Dikahare le mehopolo bohoho di momahane; dintlha di ngata mme bohoho di tshetsa sehlooho;</p> <p>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e bohehang, e ntle ;</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehane ya sebopelo.</p>	<p>- Tsebo e mahareng ya dithokeho tsa tema;</p> <p>- Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema;</p> <p>- Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse itseng di tshetsa sehlooho;</p> <p>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e mahareng;</p> <p>- O sebedisitse melao e loketseng ya sebopelo ka kutlwiso e lekaneng.</p>	<p>- Tsebo e seng kae ya dithokeho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang;</p> <p>- Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding;</p> <p>- Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse seng kae di tshetsa sehlooho;</p> <p>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalishitse tema e foofo;</p> <p>- O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopelo – o siile dintlha tsa bohlokwa.</p>	<p>- Tsebo ya motheo feela ya dithokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo;</p> <p>- Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding;</p> <p>- Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopolo di momahaneng, dintlha tse tshetsang sehlooho di mmalwa feela;</p> <p>- Ha e a lekana bakeng sa PTB le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe;</p> <p>- O sebedisitse melao ya sebopelo ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa.</p>	<p>- Ha a na tsebo ya dithokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang;</p> <p>- Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata;</p> <p>- Ha ho na momahano ya dikahare le mehopolo; dintlha tse tshetsang sehlooho di mmalwa haholo;</p> <p>- Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang;</p> <p>- Ha a sebedisa melao e hlokehane ya sebopelo.</p>
Matshwao: 14	11½–14	10–11	8½–9½	7–8	6– 6½	4½–5½	0–4
PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA	<p>- Puo e nepahetse, tema e lohlile ka tsela e babatsehane;</p> <p>- Tlotlontse e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo;</p> <p>- Setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng;</p> <p>- Tema bohoho ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola;</p> <p>Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>- Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse;</p> <p>- Tlotlontse e loketse sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>- Setaele, sehala le rejisetara di loketse dithokeho tsa tema;</p> <p>- Tema bohoho ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola;</p> <p>Bolelele bo lekane.</p>	<p>- Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo;</p> <p>- Tlotlontse e loketse sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>- Setaele, sehala le rejisetara bohoho di lokile;</p> <p>- Tema bohoho ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola;</p> <p>Bolelele bo lekane.</p>	<p>- Tema e mahareng; Diphoso ha di sitise phallo ya mehopolo;</p> <p>- Tlotlontse e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>- Setaele, sehala le rejisetara di lokile ho lekaneng;</p> <p>- Ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola;</p> <p>Bolelele bo batla bo nepahetse.</p>	<p>- Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela; Diphoso di mmalwa;</p> <p>- Tlotlontse e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>- Ho na le ho kgaokgaoha ha setaele, sehala le rejisetara;</p> <p>- Diphoso di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola;</p> <p>Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tema e boephile ka bofokodi mme e thata ho baleha;</p> <p>- Tlotlontse e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo;</p> <p>- Setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala;</p> <p>- Tema e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ho di hlaola;</p> <p>Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha;</p> <p>- Tlotlontse e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi le maemo Setaele, sehala le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho;</p> <p>- Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola;</p> <p>Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.</p>
Matshwao: 6	5–6	4½	4	3–3½	2½	2	0–1½

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- ___, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- //** bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho	14	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	6	PST =
Matshwao ohle	20	

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

POTSO YA 2

2.1 **Lengolo la setswalle.**

- Le ngolwa ho tswa lehlakoreng la mmui.
- Dikahare
O lebohisa motswalle wa hae ka lehlohonolo leo a le fumaneng.

[20]

2.2 **Puisano**

- E ngolwa ka puo ya mmui (matshwao a diabulwadiakwalwa ha a sebediswe).
- Polelo e nngwe le e nngwe ke karabelo ya puo e buuweng.
- Puisano e bontshe ho se dumellane ho holang mme qetellong ho fihlellwe tumellano.
- Dikahare
Mohlalobuwa o tla bontsha ho se dumellane ha maikutlo qalehong ya puisano mme qetellong ho fihlellwe tharollo.

[20]

2.3 **Raporoto kapa Tlaleho**

- Raporoto ke tlaleho ya ketsahalo e bonweng ka mahlo mme e lokela ho ba le dintlha tse latelang:
 - Motho kapa batho bao raporoto e lebisitsweng ho bona.
 - Sehlooho sa raporoto.
 - Ditaba di hlahiswe ka bokgutshwanyane.
 - E tobe ditaba.
- Dikahare
Mohlalobuwa o ngola ka diketsahalo tsa mokete oo wa diteboho ho batswadi le matitjhene.

[20]

2.4 **Lengolo le yang koranteng.**

- Ke lengolo le yang ho mohlophisi wa koranta.
- Mohlalobuwa a tobe taba.
- Dikahare.
Mohlalobuwa o etsa tlhahisoleseding ho setjhaba ka kakaretso ka tshebediso e mpe ya dithethefatsi batjheng.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20

KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE

Phihlello:	Kgato ya 7 Babatsheha 80–100%	Kgato ya 6 Kgabane 70–79%	Kgato ya 5 Ntle 60–69%	Kgato ya 4 Mahareng 50–59%	Kgato ya 3 E Foofo 40–49%	Kgato ya 2 E karolwana 30–39%	Kgato ya 1 Ha ho phihlello 0–29%
DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e babatsehang ya ditlhoheho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohle, ha a kgelohle; - Dikahare le mehopolo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlalositse ka bottalo, dintlhana di tsehehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse tema e bohehang, e se nang diphoso; - Sebopoho se nepahetse ka hohle hohle. 	<ul style="list-style-type: none"> - O na le tsebo e kgabane haholo ya ditlhoheho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle; - Dikahare le mehopolo di momahane, dintlha ka bottalo di tsehehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse tema e bohehang, e bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopoho hantle haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e ntle ya ditlhoheho tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehopolo bohobo di momahane; dintlha di ngata mme bohobo di tsehehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse tema e bohehang, e ntle ; - O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopoho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e mahareng ya ditlhoheho tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse itseng di tsehehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse tema e mahareng; - O sebedisitse melao e hlokehang ka kutlwiso e lekaneng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo e seng kae ya ditlhoheho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolo, dintlha tse seng kae di tsehehisa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlalositse tema e foofo; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopoho – o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebo ya motheo feela ya ditlhoheho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopolo di momahaneng, dintlha tse tsehehisa sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PTB le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ha a na tsebo ya ditlhoheho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopolo; dintlha tse tsehehisa sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang; - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopoho.
Matshwao: 14	11½–14	10–11	8½–9½	7–8	6–6½	4½–5½	0–4
PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA	<ul style="list-style-type: none"> - Puo e nepahetse, tema e lohlile ka tsela e babatsehang; - Tlotlontse e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng; - Tema bohobo ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e nepahetse; - Tlotlontse e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara di loketse ditlhoheho tsa tema; - Tema bohobo ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontse e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara bohobo di lokile; - Tema bohobo ha e na diphoso kaha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e mahareng; Diphoso ha di sitise phallo ya mehopolo; - Tlotlontse e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara di lokile ho lekaneng; - Ho na le diphoso tse mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela; Diphoso di mmalwa; - Tlotlontse e a haella mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao- kgaoha ha setaele, sehala le rejisetara; - Diphoso di mmalwa leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontse e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala; - Tema e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontse e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi le maemo Setaele, sehala le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.
Matshwao: 6	5–6	4½	4	3–3½	2½	2	0–1½

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- ___, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho	14	DMS=
Puo/Setaele/Tekolobotjha	6	PST=
Matshwao ohle	20	

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

POTSO YA 3

3.1 Papatso

- Papatso e lokela ho susumetsa moreki hore a reke sehlahiswa.
- E hlalose sehlahiswa ka tsela ya boiqapelo.
- Dikahare e be tse kgodisang hore moreki a reke sehlahiswa.
- Ho hlake hore e etseditswe bomang.
- E be le tlhahisoleseding e mabapi le tefello ya se bapatswang, le moo se ka fumanwang teng.
- Ho hlake hore moreki o hokahana jwang le monga sehlahiswa.
- Dikahare
Mohlalobuwa o tla hlalisa mefuta ya diaparo tsa batjha mmoho le theko ya tsona.

[20]

3.2 Folaya(Flyer)

- Tlhahisoleseding e atisa ho ba le ditshwantsho(empa ditshwantsho ha se tsa bohlokwa).
- Ho sebediswa dithekeniki tsa puo ha ho hlokeha.
- Dikahare
Mohlalobuwa o tla fana ka ditshebeletso tseo ngaka ena e fanang ka tsona.

[20]

3.3 Posekarete

- Letsatsi le sebaka seo mongodi a leng ho sona di totobatswe.
- Ho hlaliswa ditaba tse loketseng ka bokgutshwanyane.
- Puo e batla e arohile dikoto, dipolelo le dipolelwana tse sa fellang hantle.
- Dikahare
Mohlalobuwa o tla fana ka lebitso la sebaka seo ba se etetseng a boele a hlalositse motswalle wa hae ka tseo a di boneng.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80